


Ku endzela tiphaka na tindhawu ta vuhungasi



#UnityinAction

Tiphaka na tindhawu ta rhlaza ta vuhungasi ta mani na mani tin'wana i ta nkoka swonghasi eka mindyangu leyi yi tshamaka etindhawini leti akiweke rivala hinkwaro. Ku hava xidingo xa ntungukulu wa COVID-19 ku sivela mindyangu ku tiphina hi switirhisiwa leswi ntsenaloko magoza yo sirhelela ya masungulo ya landzeriwa. Hi ku angarhela, swi kahle swinene ku endzela tiphaka na tindhawu ta mitlangu leti ti nga ekusuhi na le kaya tanihileswi u nga talaka ku va u tiva hi matshamelo ya kona, leswaku i mikarhi yihi ya mphesamphesa u faneleke ku yi papalata na leswaku i switirhisiwa swihi swi kumekaka.


Loko u endzela tiphaka na tindhawu ta vuhungasi:



- Ringeta ku papalata mikarhi leyi hi ntolovelu yi kokaka rinoko ra mitshungu leyikulu.



- Anakanya leswaku i switirhisiwa swihi u faneleke ku swi tirhisa kutani u tujisisa leswaku swiletelo swa ku tirhisiwa ka switirhisiwa swa landzeleriwa.



- Hlayisa ku siyiwa ka mpfhuka exikarhi ka vanhu.



- Vanhu lavakulu na vana hinkwavo va fanele ku ambala swipfalaxikandza handle ka vana lava nga ehansi ka tsevu wa malembe hi vukhale.



- Hlamba swandla swa wena nkarhi na nkarhi.


Etimbaleni ta Mitlangu:



- Kutla swandla swa vana hi sanithayizara na ku vuyelela phurosese leyi nkarhi wun'wana na wun'wana loko n'wana a hundzela eka xiphemu xintshwa xa switirhisiwa.



- Tiyisisa leswaku timbanga kumbe swilondza swo pfuleka leswi nga emirini wa n'wana swa funengetiwa.




- Hlayisa ku siyiwa ka mpfhuka exikarhi ka vanhu

Eka swidan'wana swa vuhlamberi swa mani na mani:



- Ku hava vumbhoni bya leswaku xitsongwatsongwana xa COVID-19 xi nga kota ku hangalaka kuya eka vanhu hikwalaho ka mati lama cheriweke tlilorini eka swidan'wana na le ka timbala ta mitlangu ta mati. Kambe, swi kahle swinene ku tshama u nga ngeni ematini loko u ri na mbanga kumbe xilondza lexi nga pfuleka.



- Tirhisa ku siyiwa ka mpfhuka exikarhi ka vanhu endzeni na le handle ka mati.

Swiyelaniso

<https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-01-06-south-african-parks-and-reserves-face-a-renewed-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/visitors.html>
https://www.researchgate.net/publication/340721289_COVID-19_and_outdoor_safety_Considerations_for_use_of_outdoor_recreational_spaces
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/safe-activities-during-covid19/art-20489385>